







**С**оторулааңыта орбуюн кини библиотекадын уюна Кинигэни таптаачылар обществоларым тари- бийләринен эдәр суруяаачы М. Попов «Кыныл комус биңләх» дини кинигэттер жаңаачылар конференцияда буодла.

Эдәр суруяаачы туңунаң кини тылы ССРС суруяаачыларын союну чилиз-э, поэт Феодист Софронов этте. Кини М. Попов «Дөл

## КИНИГЭ КЭРЭХСЭБИЛИ ҮЛЛА

сүргү туңутар», «Кини дээр кэр», «Уоттах чынчак», «Кыныл комус биңләх» дини кинигэттер болжаттаритин уюна «Кулук сырдынка сүтөр» пъесаны суруяа народий театрда туроитарбытын туңунаң изнесэтэ. Эдәр суруяаачы Республика хавыаттарыгар албектүү болжаттар. 1977 кын «Хотугу Судус» суруяа ала «Быттымалдах харчы» дини съезини салаласла.

Ити кининтэн жаңаачылар «Кыныл комус биңләх» туңунаң санааларын атасастылар, иккэ балыктайни кини огордулар.

Учуутал Д. С. Постников эдәр суруяаачы изнесэт изригэр, очеркаларын тыйысатан туттарын, кинигэ борздагы избизчилләрни ой-саңад оттүнен шитэрэг комодоруң чорботон мыйда.

Журналист Г. Сиццев кинигэ сицинилләрни балыктайни туран, штэбэстэрэг тохтаото. Кинигэдээ кинримит изымнылар образтара төлөр арыллыбатахтарын, сорах излезинир маарынна-

налларын, тыл-бс оттүнен сине чочуллубатахтарын майды. Ити саргэ кини «Кыныл комус биңләх» автор улахан биңмынлары суруяууга кынхтааңын бордердо дини салаласла.

Кырдьяде— юрист С. С. Романов «Кыныл комус биңләх» кинигэдээ буруйдары, кынхтааңылары наардал. Тынга сорок жетүүләр саалларын балыктайтын. Кини

суруяаачыга иккэ субзатын, айымнылаах улатигэр штыс тыллары эттэ.

Учуутал П. Е. Дылчековская ырытыллар кинигэдээ эдәр дынине тапталга сыйыннанырын туңунаң автор түпсөвдөмүк суруйбуту биңиркөт. Сүбэ биңынтынан М. Попов оюну шитиш болтурустарыгар табыгастада түснинди котупизик туңарыгар эттэ.

Ис дынада отделын на- чыннинг А. Н. Слепцов кинигэ сицинилләрни тағанынан көлсөн. Кини ити саргэ айымныга лейтенант Егор Назаров обраңа татымын арыллыбытын мыйда.

Алдаачылар Х. Федулова, С. Семенов уо. д. а. автор оссо саңа, союн темалары булаарыгар, айымныларын уус-уран танымнарын чочу-йууга, образтары арыймынга дырнинк хорутан уланын-ригэр балырдылар.

Алдаачылар авторга кас тылларын бинир, айар, ула суюн сицинилләхтик айан-гад!

Түмүккэ эдәр суруяаачы М. Попов конференция кыттымлактарыгар сүбэлләрни амаларын ини истигнин изхтанна.

И. КАНДИНСКАЙ.

## Экранна—«Золотая речка»

1918 салдаа чын РИФСР Народный Комиссардартын Советин биңарынын Петрограддан Сибирге көмүкү бордуур экспедиция атааралыбыта. Кини сыйынлактарын күчүмдөйлөр түнүнаң «Приватная экспедиция» дини иккى соралдах кинофильм ласынгылда бүттүнгөр орбуюн олохтохтор көрүктүр.

Бу ый 28 күнүнөр дини ити рөбүнүнкөн, долгутуудаах болотуна салынтын көнин экраннаах, иштөөх «Золотая речка» дини хартиянаа бордерүллөр.

Жанн саргэ бу күнүнрэй орбуюн экраннаарыгар көнин экраннаах иккى сериядаа «Плама» дини уус-уран хартиянаа бордерүллөр. «Беларусьфильм» киностудия бу чоңигэр 1944 сыйындаа спас Белоруссия немецкей фашистарынан быстахтык оккупацияламыннан террористыгар буолар сөбүтшелер, остеөх банийшар күүбүннүн утары охсунууга



Кынхтыннын сицинин 16 партизанская борзгээдэлэр олбет-сүншүтүр хореун биңмынларынан көнин.

Снимка: «Золотая речка» хартиянаараа Зиминин ошынтур артист А. Кайдановский.

С. ДАНИЛОВ.

## Табаарыстыры көрсүү

### Олохтоохтор хоттулар

Олуннүу 12-13 күннэрләр Чурапчы—Амма орбуюн нарын спортсменнера саахымакка, дуобакка табаарыстыры көрсүүлүләрэ Чурапчыга ытылышына.

Күрөхтәни олус тынгыннахтык барда. Орбуюн дуобакка хамаандатын маастарга кандидат С. И. Жиринов салайды. Дынэлзехтэр хара мангайыгын таҳсыз-шактаки оонньюстулар. Мачтайы дуоскада Амматтан оонньюбут И. Лыткин биңиги маастарга кандидатын оонньюбут И. Бураев, А. Гар, тордус-банис дуоскаларга олорбут И. Бураев, А. Слепцов I разрядтаа Дмитрий Чепаловка уочна Афана-Слепцов I разрядтаа Дмитрий Чепаловка уочна Афана-

Слепцов I разрядтаа Дмитрий Чепаловка уочна Афана-</p